

Qimmat 6 kap.

ADRESA MƏ. Rəwan avajə K. Xyəlilə redkola „Rja Təzə“
ӘРҖӘ-ЧУБ ЗНҖӘ-ПҖ-НУСУС «Р-ЗУ РӘЗУ» ӘРҖӘР ИҖҖИҖРЛНӘ.
Зривань НАРКОМЗЕМ редакция газеты „Рия Тəзə“
Şəş roza çarəke dərte. Ч.Һүргүш рѣбр Шестидневная газ.

SƏLAM ZB 15 SALIJA ƏJDA KOMÇAHYLARA, DƏHA QƏWIN KƏN ÇERGƏ U QƏWATA XUƏ SƏR FƏKRA MARK-LSENIN.

Təşkiləte Komsomola, çahyle xəvatci bəşviniñ dora xue, bona peşdabərna soşsializme wəlate mēda u şərgkəryn mьqabylı dьzьmьne snьfa proletariat.

15-e salija əjda komçahyla

29-e mēha Oktiabrə təmamija komçahyle Tfaqa Şewre, jek çerge xue qalın kьrəne bь milona, we bьkьn əjda 15-salija dəst aniləne xue. 29-e mēha Oktiabrə nek tēne əjda komçahylane, əw əjd, əjda təmamija sьlsələta mējə, əjda pala u gyndije kolhozvane.

Tfaqa komçahyla ve əjde nakə tēne bь miting u çvata, əva əjda we əjan bьkə kьryn u dəst aniləne milon komçahyle xəbatci fьronte sekyrəna soşsializmedə, qəwinkьrəna kolhozada, bьlənd kьrəna əylme Marks Leninda.

Qьrare məkəzkoma komsomola həmtfaqije dərhaq əjda komsomola 15-salijədə, qanuna xəbatetə. əw qьrar siləhdar dьkə təşkiləte komsomole təmamija Tfaqa Şewre, wəki wəxtədə bьqədinьn wan peşdanina, jek fьrqa balşevika bər bьri təşkiləte komsomola dьkə.

Qьrare məkəzkoma komsomola həmtfaqijədə bь balşeviki zəlal hatijə danin kьryn u xəbata komçahyla İroin sekyrən u qəwin kьrəna fьronte soşsializmedə,

Pьrs jek haisəne danilə peşja təşkiləta komçahyla əwəñ—hini teknikəje nədəre bьvьn, peşda bьvьn transporte rja maşine, bьlənd bьkьn xəvata komsomola ja peşkarije nav təşkilətyrəna u peşdabərna kolhoza, çerge komçahylada hazьr bьkьn şərdare kulturi, biljan u bь hər dərəçava hazьr, dьha zədə bəxəvьtn u gyh bьdьn xəvata təbijəta pionera.

Sərgə wan qьrara təşkiləte komsomola ja Fьlsistanije, sawa ky təşkiləte mē çija əl, gərək bərdanina u pьrsa hazьr bьkьn səva fьrə kьrəna wan xəvata.

Le wəki əm karəbьn qьrare

Hazьrhuñ səva 16 salja əjda inglaba Oktjabre

Moskvajəta bona dərbazkьrəna 16 salja əjda inglaba Oktjabre komisia hatijə təşkilətyrəne. Sədre ve komisiəje həv. Kogaço. Komisia təşkil kьrjə səva finanse

həñ-bьkьn şəxyələki konkret, lazьmə ky sər ve jəke fьkьr bьkьn həmu təşkiləte mē, hər kolhoz u sovxoz, hər mьkənəke maşina—traktora, hər yzəke komsomola, məktəba, hər komsomolək.

Həməñ əjanə, wəki Məkəzkome komsomola we nişani həmu təşkiləte xue bьkə, wəki sawa bəqədinьn wan pьrsa u xəvata. Le bь we jəke şəxyəl kyta nabə. Hər təşkilətekida, hər kolhoz u sovxoze mēda hənə pьrsəne başqə, xəvate başqə, jek tēne dkarьn bəqədin bь dəsti yzəke komsomola çija, həməñ bь nişandajina Məkəzkome komsomola.

Lomaş səva we xəvate Məkəzkom qьrare xyədə dьbeş: „Borçdarja təzə dajnyñ peşjawan. Xəvat kьrəne əfrandəne dajnyñ peşja wan“. Həmu təşkiləte mē gərək bь wə nete xəvate xue fьrə bьkьn. Həmu təşkiləte mē, həmu yzəkada, kolhozada, məktəbada gərək komsomola mobilizasiya bьkьn dora wan pьrsa u xəvata, jek he nəhatəne qədanьne, wan xəvata bьdьn qədanьne.

Əw xəvata fьrə.

Məkəzkoma komsomola dьxyəzə 29-e mēha oktiabrə raporta xue bьdə fьrə „nə kь bь xəbəra, le bь qədanьna wan xəvata nədəre, jek nəhatəne qədanьne, xь plane xəvate manə dьrva, bь xəvata nədəre. dəzğaha, agregata u meyanizme; bь bəgəv kьrəna hasiləte, bь qədanьna borçdarja hьkyməte wəxtədə.“

Lazьmə nьhadə həmu yzəke dəst bь xəvate bьkьn, dərbazi xəvate bьn, bona qədanьna qьrara Məkəzkome, wəki 15 salja əjde komsomola bь balşeviki dərbazbьkьn.

u həbune, səva xəmələndəna bəzər, səva qəbul kьrəna wəktla, səva dərbazkьrəna mitinge, səva şajija həmuja u şajija zara.

Avtomotrisa əwlyñ, ja ky mərəva dьbə

Cənd roz peşda əw rəwa xue çəryəbandəne qədan, zь Moskva-je çu Krime. Qata dydjada dkarьn 130 rewli çl bьn. Avtomotris dkarə şhətəkida 40-50 kilometr dərbazbə.

Avtomotrise əwlyñ ja Şewre, avtomotrise dy qatı, hatijə hazьr kьrəne zavoda təzəkyrəna je vagona Perovdā u zavoda komissariata Təvgredanədə. Avtomotrise han hatijə sekyrəne bь nişandajina İziner Girenkov, je ky inženere zavoda çəryəbandəne Komissariata Təvgredanə ja.

Hətə byqьrja paşьni hatijə sekyrəne zь materiale Təvaqa Şewre.

Avtomotrise ysa dkarьn bəxəvьtnьn Zakavkazədə, keləka bəhra Rəş səva təvgredana kurorta həvra, səva cujlñ—hatьna.

Əw jəke gəvəke peşdacujlne

Moskva-Karakum-Moskva

Avtomobile ky zь zavode mē dərbazkəvьn, karьñ bəxəvьtn lə hər kьnçə Təvaqa Şewre

Hyla gələki çahyləñ avtomobile mē—təv həvdy əmrə wan hyla je 9 salane.

1924 sale hazьr bunə təv həvdy 10 avtomobil. 1929 sale 1546 avtomobil, 1930 sale 8365, 1931 sale 20,577 avt. 1932 sale 25451 avt. 1933 sale kьvartala əwlyndə cebunə 21121 avtomobil.

Lazьm bu, wəki əw avtomobil bьhatana çəryəbandьn, sьka sьgasi bь təjəxьn. Səva we jəke zi 6-e

je nav transporte rja maşina u transporte avtoa.

Avtomotris bь cənd peşdacujlneva peşə. Hərke avtobus dkarə 30-35 mərli həldə, le avtomotris 130 mərəv dьvə.

Avtomotris 1000 kilometr dərbazbə hərə bь çarəkeva u çara dyda benzine hьlnədə.

Avtomotrise mərəvəbər çurəke avtobusə sər rja maşine. Edi wəxtə kь gərək bь sədi avtomotris bəxəvьtn u ordije mərja bьbьn bilьn. Sekьrəna avtomotrisa dərbaçkə təzə je dəstanina texnikəjədə u tarlqa sekyrəna avtomotrisa Təvaqa Şewredə.

Nəha hazьr dьkьn avtomotrise dy qatı dьha qəwat, je ky gərək bь vagonera be dьredanə u bьbə 600 mərəv. Avtomotrise han təzə gərək bəxəvьtə bь maşine traktore „Stalinet“ zavoda Çaljabinske.

Telgraf orta hərdy dəwləta, Təvaqa Şewre u İrane

Pela hanana bь təklifi hьkyməta İrane, həvəle Karaxan cu İrane. İnan hьrmət u sijanətəke zəf həv. Karaxanra kьrəñ. Cənd roz şunda həv. Karaxan vəgarja hatə Moskvajə. Zь we şunda orta hərdy hьkməta bu xəbərən bь tele.

Tehran. — 19 sərgə bəre, nəşirəta İrane nəşr kьrjə əw telegrama je ky şandəne həvdy komissare xəvate dərəkə ja Təvaqa Şewre həv. Karaxan u sədre ministre İrane həvra,

Həvəle Karaxan bь telgrama xue razibuna xue əlamli hьkməta İrane dьkə, wəki hьrmətəke baş həv. Karaxanra kьrəne, wəki əwl nasi gələk, qьrar-qanune İrane, dərbazb kьrəna mьlləta kьrəne.

Çava xyədə, sədre ministra hьkməta İrane u ministre İrane xəvata dərəkə, razibuna xue əjan dьkьn dərəq hatьna həvəle Karaxan lə İrane u bь gьmanьn, wəki zь vər wa orta hərdy hьkməta dərəkə dosti u təvgredanə dьha qəwin bьbə u təvgredanə hərdy wəlaia dьha zədə bьvə.

SOVHOZE FYLBSTANIJE XYU' RAST KYRYNO ZB ŞAŞIJE PAR, ROZ BB ROZ DYHA QAW'W DYKYN HASYLƏTA XYU.

Sarkare sovhoza dyha hazyr u hysjar byn nə wəkylinbn şaşije sala par.

Dərhaq peşdacujina candyna paize

Qyrrara Mərkəzkome F.K. (b) Fylystane

Cyqas ky nezika wəxta kytakryna candyne u xəvate majln ja rençbərlije, le dlsa peşdacujina kampanja rençbərlije by kemasi te qədadnye.

Çergə nəhijada, dəwsa we wəki by təşkildarl xəvata rençbərlije ja rykni təv həvra peşda bybyn, (cəwa bedəre, şovkyryna paize je, bərekyryna fonda, təmzykryna toxym u dərman raw xystyn, candyn, rakyryn səwa candyna byhare u je dyne) wəxta xəvata, gymrəh he dəst nəkyşandysə zə „nobədtije,“ səwa we jəke zı zə qədadnsna candnye şunda manə (həta 10-e cırja bəre hatije candnye 40, 9, sələf), gələk şunda manə allije təmzykryna u dərman exystna toxymda u by we zıgar dəşdənyə cəndəna paize (13, sələf).

Te kyvs kyryn, wəki kampanja candyna paizədə gələk şunda maja nəhije by İçevane, Kotajke, Paşaluje, Axtaje u Basargəcəre, Mərkəzkome qyrrar dədə sər katbe fərqe nəhija u sər sadre nəhi İçrakoma, wəki.

Nəhija İçevanədə

Candyn paşda dyminə; həta dəhe cırja bəre plan hatije qədadnye by 10 sələf, həje xyə-xyə cujin sarkarl kryna candyna gyndije təkmələda (həta dəhe cırja bəre plan hatije qədadnye by şaş sələf) həta dyha nəhatije qədadnye plana şova paize.

Nəhija-Paşalujədə

Sələfa qədadnye candnye gələk nymzə (7 sələf), həta dəhe cırja bəre toxym by dəh sələf, le fonda sərbəstlije zı by 7 sələf hatynə bərekyryne.

Nəhija Kotajkədə

Sələfa qədadnye candnye kemə, həta dəhe cırja bəre 9,6 sə-

Həkoda kolhoz təşkil kryn

Nəhija Təline, gynde Həkoda by sarkarja həv. Ləzgije Səfo saz bu kolhoz, 8 mal kətn kolhoze sadre kolhoze həte kyvs kryn həv. Əfoje Səlo u dəst candnja paize kryn. Kolhoza Təline koməki da kolhoza gynde Həko bəwa kolhoza təze təşkil bujl.

Le lazymə, wəki gynde Gəltə-

ləfe plana candnye hatije qədadnye, le sektora təkməlujədə 3, 4 sələf.

Nəhija Axtajədə

Şəve paize gələk şunda dyminə, həta dəhe cırja bəre plan hatije qədadnye by 21 sələf.

Nəhija Basargəcərədə

Candyn paşda dyminə (hatije qədadnye by 37, 9 sələf) fonda sərbəstlije by car sələf hatije bərekyryne.

2. Mərkəzkoma F. K. (b) Fylystane bəre əwlybn zə nəhikoma, zə nəhiçrakoma, zə direktore mşkəne maşına traktora u zə təşkilə səjasətlije wan nəhija dxyəzə, wəki wəxtəki kynda xəvata candyna paize bygyhezybn, bədn sər həməki pak, zədə u qəwat kryn sarkarja xyə je hər roza le kolhozadə u sektora təkməlujədə.

3. Qyrrar te kryne sər həmu nəhikoma, nəhiçrakoma u direktore mşkəne maşına traktora u sarkare təşkiləte əjasətlije bər həsəv bydryn, wəki bona candyna paize wədəki kən maja, xəvat by həsəvəki ysa fəre bykyn, wəki xəvata plana, ja majl. nəhije by cia, həta 25-e cırja bəre benə kytakryne, le dəstada həta 5 e cırja paş.

4. Mərkəzkoma F. K. (b) hysarətli'e dədə, wəki kara qədadnye na plana candyna paize gərək benə qimət kryne, nə ky tənə by qədadnye plane, le by we, wəki həmu xəvate rençbərlije, je sale by wera benə qədadnye (şəve paize səwa candyna byhare, bərekyryna fonda toxym u təmzykryna wan səwa candyna byhare), xəvat, je ky fərz u lazymən səwa peşdabərlyna kampanja candyna byhare 34 sale, je ky gərək sərbəst bykyn hasyləta qəwln u bylynd.

da, Kələşbəgedə zı saz bə kolhoz, cəwa ky gynde Həkoda həte təşkil kryne.

Lazymə gynde dında gışki zı kolhoza təşkil kən.


Bona peşdabərlyna kolhoza Həko, lazymə, wəki gynde Gəltə u Kələşbəge koməke bədybn kolhoze, bona candnja paize wəxtədə rənd bədybn.

Əfoje Ruso.

Kynçe sovhoza xyəjikyryna tarğə, ja Ələgəze

Tənə sovhoza Ələgəze təvi xəvata nişandajlna hasyləte biyə u kynçe we zə həmuşka bər by cəwə.

Zore şəke Ələgəzəje, bynda diqramma, je ky əjan dykyn dəstanlna sovhoze, əjan dykyn qədadnye na plana u zədəjl qədadnye xəvate.



Merinos Rambule

Vədere həmə poste kyme „Buxara“ u poste paize „karakul“, je ky sovhoze dəst anije, by we, wəki wəxtə berənbərdəne çüre wana u je mə təv kryje u stəndije çərəke təze.

Hənə hərlije baş u nərm, je ky zə pəze inglizi lenkoln, zə pəze avystraliye Merinos u Rambule stəndyne.

Hər gəll gotne, şro wəksryne şunda xəvatlije ymdarilje, ja xyəjl kryna pez, sovhoza Ələgəze, zə mərə dəbybn həjata mala gyndija, wəki nişanl mə bədybn wl pəzi u byzyna.

Mşkəne zonali ja sovhoza Ələgəze xəvatake rənd peşda dəbe

Mşkəne zonali ja sovhoza Ələgəze xəvatake rənd peşda dəbe bona metizasiyədə (cəxe bəran bərdəne pəze mə dədybn bər bəra-



Bəzəngə Angora

ne wəlatə başqə, çüre wana rəndə, səwa çüre baş peşda ben).


Bər mə hənə ləbatə metizasiyə by keşa xyəjl gran u by hərlije xyəjl nərm. Çərybandyna mşkəne, ja ky karəke bylynd nişan dəje, sala hatlda gərək sovhoza Ələgəzədə bədybn xəvate.

Sarkare mşkəne, dotsent Ruxkjan u xəvatlije wi Sonja Aharonjan wa xəbər dədybn dərhaq xəvate xyədə.

Pəze çüre karakul (je ky Buxarajədə dəbe, Tərkmenyştanə) hatije metizasiya kryn by çüre (pəze wəlatə mə mazex u çüre pəze Qərəbaqə, kizəne karəke baş dəje hən allije gəştdə, hən allije poste, hən zı hərlije. Mə çərtdənlje sala 1934-a 500 pəze sovhoze bədybn bər metizasiyəje.

Pəze çüre Lenkoln zə 40-50 santimetr drezajli hərlije wəkə həv dədə, hərlije wan nərmə, le keşa wi pəzi zə 100 həja 120 kilo je. Dəwsa dıv, bəcyka wl həje. Təv həv kəryna çura pez lenkoln by çüre pəze mə baqbas dədə hərlije rənd u keşa pez zədə dəke.

Çüre Merinos-Rambulen ja avystraliyə, sale zə 10 həja 14 kilo hərlije baş dədə səwa cəkryna cyx. Zə pəze Merinos u zə çüre pəze mə mazex əm dəstlybn çərəki



Lincoln

təze, je ysa, wəki by şirdajlna xyə, by hərlije xyə zə mazex gələk zədə je.

Pəze çüre Prokos nezliki çüre Merinos Rambulena, hətta drezaja 8 s. m. hərlije dədə, zə hərlije we şiviot hazyr dykyn.

Mşkəne byzəne angorida 7 byzəne ner u 3 byzəne me hən, zə wl çurəjl mə stəndije 3 həv kare əşəl u 4 kare metis.

Metis zə təvbuna əwlybn dədybn muje nərm, qərqəş, cyqas zı dıja wan by muje rəş byn.

Sovhoza Ələgəzədə gələk peşdabərlyne xəvata seleksiyone çüre Balbas. Cəwa ky əjanə by çərəra Şəwra Komisara İsal balbaş te həsəv kryne pəze çurəjl. Le nlyha Fylystənanədə pəze çüre balbas 60000 səri tənə həsəve.

Wəxtək şunda çüre balbas gərək əm təvi çüre Lenkoln u Rambulen kryn, səwa we, wəki çərybandyn nişan dədə ky by dəstl me-

IRO RUJE INGLABA KULTURAJE DA, LB WELATE MƏ NƏXYƏNDITİ, NIMBA TE NĀLANINE, ƏVA BƏS NINƏ.

Tempe inglaba kulturaje gərək bə tempe ceky. na sotsialistijera peşda hərəbn, rənd təşkil kən kətebxana, massarra kəteba dəst binən u bə kəteb xyəndəneva wana pak bədn gređane.

Bnerə ruje II-a

izislaje gošte balbas u je mazex dšha təm dšbn.

Məskəne zəttall çərbandəna metlzisatslaje gyhastijə sovxoza Ələgəze u kolhoz u ferme xyəlkərnə pez nəhija Kotajke.

Sovxoz zə çərbandəna Xrav ja sala par dərs hılanije.

Bona sovxoza Ələgəze təştəkt behyrmətije bu mərəg buna bərxa ve bəhareda, 2400 bərx mərəg bun, əva jəka zə we peşda hat, wəki dəbr kem bu, gom u təwle haləki xravda bun u xyəlkərnə bərxa pak ninbu. Le həma sər-kare sovxoze şaşije xyə rast kərnə, əwana dərs hıldane zə sala par.

Le sə dəbezn diagramə sovxoze u xərdəna sər-kare sovxoze həv. Barsəq Avetisjan u palakom. Levon Akobjan.

İsal sovhoz bə dəbr sər-bəstə, gom u təwle gərm u ronaji hənə

Zə qəndəna plane gošt şunda sovhozədə ve zəvəstəne dšmənə 12,000 səri pəz, le çije mə bəna 17,000 səri jə.

Rasta, gom u təwle kəvnən, le isal bə 70 səlafi hatəne remont kərn u hətta kytabuna məhe gərək bə təmam bənə remont kərnə. 4 gom əl təzə hatəne çektirəne, havək isal, le 3 həv zə sala par.

Ələgəzədə dəwsa 400 hektari 902 hektar merg hatəne drune (zə hektarəki bə həsava ortə hatijə stəndəne 25 p. dšha).

Zə 1200 hektari, sovxoze drulijə 1050 hektar. Le kemdruna

Gərəke məktəb bənə s z kərnə nav gynde kyrmançe kocərdə

Nəhija Qyrdyqulijədə hənə gynd, 1931 saleda nav wanjə məktəb həbuna le isal tynnəne. Zə wan gynda Bezik, Səfiabat, Ərdəşər, Cobankərə u Qamişlu; le ve aqrilije sər-kare dərəçə ronajə u nəhije gydarilje nədəne sər wan gynda, bəna hıldana nəxyənditije.

Gərəke nəhikoma Qyrdyqulije bəfəkrə sər kyrmançe kocər u nəxyənditija wana. Ləlifə Safə

han bə haslətə bəbnd hatijə təmam kərnə u mə stəndijə 63,000 put dšha. Le plane silose bə kemasi hatijə qəndəne, dəwsa 200 tonn hatijə hazər kərnə 30 tonn. Əva jəka ruje we danə, wəki şinaje silose zə sovxoze gələk durən u səva wə zə anina şinaje zəl bəna ruti. Le sovhoz gələk, ç dšdə silose bəna peşdabərnə həbune, ləma əl kəvş kərijə sala 1934-a çije sandəna şinaje silose bədn fərn kərnə, zə 300 hektari bəghəne 650 hektar.

Kemasia dəbrə isal gərək bə ka bə təmamkərnə, le ka isal bolə.

Plan bə zədəfi hatəne qəndəne sovhoz zə sandəna 300 hektari 14000 p. nan hıldajə. Zə hektarəki stəndijə 10 tsentner gənm, 9 tsentner çəh.

Həmu plana bə zədəfi hatəne qəndəne, xer zə plane gošt, jək gərək bə qəndəne. Dəwsa 11500 kilo şir mə dəjə 154,926 kilo, dəwsa 29 tonn pəner mə dəjə 38,5 tonn. Plane run nədəne mə, le mə bərəv kərijə 1,8 tonn run. Dəwsa 115 stentneri hərija bəhare hatijə dajine 121 tsentner, dəwsa 41 tsentner hərije palze 62 tsentner, zə 64 tonn gošt, hətta nəha hatijə təslim kərnə 62 tonn, je majin hat-ta kytabuna sale we bə təslim kərnə. Zə 250 hektar sandəna palze 200 hektar hatijə sandəne, hətta 20 e məhe je majin əl we bə qəndəne.

Sovhozədə səva pala u qylyxdara hənə həbuna başqə əl, səva xyəjl kərnə sənçana, moze hənçəv, çələk, xənzir, je ky rasta isal kərn, le sala hatida gərək bə dy qat bənə zədəkərnə.

Nəxyənditi dan hıldane

Həvalə Karapet Stepanjan zə əllije nəhikoma Əştərəke hatəbu kəvş kərnə, wəki nava 12 zome kyrmançada, lə Ələgəze, təşkil bəkra kome hıldana nəxyənditije. Ysa əl həv. K. Stepanjan əw şəxyəl təşkil kər, təslimi həv. Məhmədə Əvdo kər. Məməd 60 məri dšda xyəndəne, zə wi 60 məri 46 mərəv hini xyəndəne bun, le 14 məri nıv xyəndi bun.

Həv. Məməd bə tempe balşevikijə isal şəxyələ hıldana nəxyənditije peşda bər. Ç. Cəzmaç.

V Krupskaja Etapa inglaba kulturaje təzə

Əve havine xəvata baş sovhoz w kəlxozada cu.

Qar nəkə ty bə tənə əwə, wəki we də rəçədə dəstanin həbun, na, xer zə we xəvatci hin dšvun sə çurəji bə plan xəvata xyə peşda bəvən, təvəkəli xəvat nəçə u gəlije dšne.

Əm zənən, bə sə həsavı xəva-a həvra (bəkolektiv) kə fabrikada, zavodada dšçə əv net u fəkre kəvn hıldəşinə, həltnə, u rühəki təzə (psixoloziya təzə) kolektiv bə həvra nava xəvatcijada peşda tənə, wəki mışqabl hərbija təkijəje (həbuna nə təvəji).

Əva gəlije hana nəkə ty bə tənə dərheqa hılanina nəxyənditijedənə, jəne dərheqa sərə mışqabl reilgije (həbəndəne) na, nəha pərs əwə, wəki əmrə mə hatijə gyhəstən u te gyhəstəne əllije xyəndəne u dšstanina kulturajədə. Əm nəziki pərsə dəstanina kultura sotsialistijə dšvən.

Gyndije xəvatci kolhozada dšxəvətən bəna bəvən dəwləti, bərə əl nav gyndijədə dəwləti həbun, le wi caxi həbu xarəndən, dorəw, vərr, jəke kədəje dšne dšxar u pəsti xəvatcija dəwləti dšbun. Mərvə bərə (kulak burzua) dšxəvət, tənə fəkr dəkr dərheqa çənə xyə u kara xyə, bəna əwana cawa bəkn dəwlite dəst binən.

Le mərvə naha, əw təv kara kollektive jə, kara wi u kara kollektive jə, xyəndən u kultura nəkə ty bə tənə bəna wi mərijə, na, bəna dora wi, bəna çarhəle wlije, ja rast əl zərbdare mə, əw çlite peşdabərnə kultura sotsialistijəne, zərbdare kultura xyə, xəvatcija.

Nəpəki, mərəddarri zə nava mə dərte, əm tənə avajije xyə, təməz xyəjl dškən, diwərə xyə səwax dškən, spidəkn u gəlije dšne.

Həv. Lenin dšgot. — əm dškarin wi caxi nəxyənditije zə orte bədn hılanine, kəngə massa bə

Həzər kərnə kadra səva kolxoza

Səva həzər kərnə kadre kolxoze kyrmança, səva həzər kərnə aktive kyrmança, bəna xəvate gynd, məha çilədə təşkila kadra, ja Mərkəzkome u je Komisarjata

xyə əwə xəvate peşda bəvən.

Massa əw xəvat peşda bəvən, ləma əl wəlat bu wəlate xyədəra, nəha əmər dərbazkərnə təzə massa bə xyə dšfərlinən.

Bəna peşdabərnə kultura mə, zənəbun u bəljanija xəvatcija mərəra lazəmən kəteb.

Wəki əm kəteba nəxunən, bəna net u fəkra mə peşda hərə, əm nəkarən inglaba kulturaje binən səri.

Inglaba kultura, bərə əwibən zə mə dšxəzə, wəki əm nəxyənditije təmam bədn hılanine.

Həv. Lenin dšgot. — əw wəlate kə mərvə tənə nəxyənditi bən, wi wəlatida sotsializm nəçə çektirə. Ləma nava çimki sotsializm bə dəsti massa (xəvatcija) te çektirə.

Wəlate məda, xəvatcije təvəqa şevrə rənd nəzikə əwi gəl bün, ləma əl bə millona mərvə nəxyəndi bun xyəndi, wəlate şevrə nəha bə hime xyəva xyəndijə.

Dəstanine ysa çimhyrjetə məda hənə, wəki bərə zəl paşdamaj bun. Lənaha lazəmə bəxunən, hin bən cawa bəkn, wəki kəteb kərə bədnə wana.

We şunda, nəha lazəmə, wəki mərv bə xyə səri xyə, bəxəvate gələki peşda hərə (bəxunə) bərəçə kətebxana məjə, sər-kare we jə, mərvə kətebxanera bədnə greçane.

Lazəmə koma həzər bəkn, gərək kome ysa təşkilən, wəki hər mərvək qəsi qəwata xyə, zənə bəna xyə bəknə we kome, əw koma əw mərv tənə hin dšvə, aqa y'lm dərbaç bən, çəqa qəwəta wi dšgəşləzə, lazəmə şəxyələ wan koma sərda pak təşkil bəkn.

Ve dərəçədə lazəmə rradio, rradio gələki dškarə all massa bəkn, bəna aqlə wana məwçut bəvə u əwana dšha rənd bən çər-vəndəne.

Əm dšha xəvata xyə peşda bəvən, peşda bəvən inglaba kultura bə tempe bolşevikijə təzərə.

kyəllije Rəwanədə kyrse dy məha təşkil dškn səva həzər kərnə 40 mərijə.

Bəna wan kyrsa te bərdəne 53.400 manat pərə.

Məktəba kolxoze

Məktəba kolxoze gynde mēda hātijə sekьrьne,

Zarə u çahyl gьşk dьsьne; Əşq u həwas dənə sər xyəndьne Hin dьbьn y'im u zanəbune.

Məktəba mē sar dərəçəjə, Təv dьzəzəqinə şuşa u pənçəraja,

Teda te qirinjə qiz u kyrəjə, Əşq kəttijə dьle xəvatcijajə.

Dьsьnə məktəbe kəsib, nivcə u batraq,

Gьşk həvra dьxunьn bь jək tьvaq; Dьsьnə məktəbe gьşk kolxozvan u təkmalə,

Wəki dьha zedə kьn xyəndьda dəjndarə.

Xəvat gynde kurekənedə

Nəhija Vaqrate, gynde Kurəkənedə gyndi he bь xyəlljəva nəhatьnə gьredane. Əwana mьna bəre bьhare dьsьn zozana, paize tenə gynd. Le əwana dəste xyə zь kocərijə nakşinьn. Ədətə kəvn nav wanda həjə.

Gynda cənd male kəsiv hənə, əwana dьxəzьn bьbьn kolxoz, le male dəwlət nav wanda provakasiyə dьbьn, nəhəlyən əwana kolxoz təşkil bьkьn. Dərsdare gynde Kurəkəne həv. Romijə Həsə peşja wan provakasia şər dьkə. Niha gyndijə kəsiv bь sərkarja Romijə Həsən hazьr dьbьn bьbьnə kolxoz. Lazьmə nəhija koməki bьdə wana.

Mьqalədar Çəlkoje Ozman

Sərkarə pošta u je gazete nəhija gydarijə kem dьbьn sər mьqaləci u rьvisarcijə kyrmança u „R. Təzə“

Əm hьldьn cənd nəhija je ky lehənə 10-12 gynde kyrmança, le gazeta „Rja Təzə“ nastinьn, bona ciyə?—

Bona wejəkejə, wəki sərkarə pošta u je gazeta lь nəhija nav tьlijara we xəvate dьnəgьn, nəxəzьn rozəke dyda sərə xyə beşinьn, hənə nav gynde kyrmança, wana gazeteva bьdьnə gьredane.

Məsələ, əm xəvərdьn sər cənd nəhija: Qyrdyqulijə hənə 9 gynde kyrmança, tənə gazetəkə „Rja Təzə“ dьstlinьn, Qəmərlu 7-8 gyndьn, əw-zl jəke dьstlinьn, Vaqpat 4 gyndьn bь 100%-l bastinьn; gəlo nəhikoma fьrçə sьra gyh nədə bəlakьrına gazeta „Rja Təzə“ nav xəvatcijə kyrmançada.

Gərəkə bь dəsti nəhikome fьrçə bənə sərkarə sərkarə pošta u gazeta jeky gydarijə nədənə sər gazete kyrmança.

Wəki xəvətəda xəvatcijə kyrmança nəstəndьnə u nəhatьnə gьredane gazeteva: we şunda əw paicijə məjə xyə nəvisinəzi, əwana pakl gazeta nastinьn, əwa jəka sьst dьkə rəji cujine paici u mьqalədarə bərb „Rja Təzə“ u xəvatcijə we. Lazьmə bərə əwlyən organe məjə nəgьrə u təşkilatə fьrçə nəhija, gyndada, pakl gyh bьdьn „Rja Təzə“ u bəlakьrınə nav xəvatcijada.

Ə. Ş.

Şəwtəndьn

Nəhija Aqbarane lь gynde Qyndaxsəzə, 14-e sьrjə bərə, evərə sьhətə 8-9 ađr bərdan şhyndyre mala Sьvьkə Dəwreş hərdy cəvl xənymanə wl şəwtəndьn. Sьvьk cubu Tьllisə, dьzьmьnə wl we jəke qədəndьnə. Lazьmə məhkəmə nəhijə bь təşkilətəva lь wan mərija bьgərrьn bьvynьn, je kь bь dьzьmьnəja hərdy cəvljə avajə həv. Sьvьk şəwtəndьnə.

Tьvaqa Şewredə

Marke təzə

Bona hyrmetə frina əwlyən stratosatə Tьvaqa Şewre Komisarlatə Poşte markə təzə bərdəddə, bь qimətł 5,10 u 20 kapeki. Markə bь qimətł 5 u 10 kapeki gərək bənə bərdəne bь tirəza 100 həzari, le je 20 kapekijə bь tirəza 30 həzari. Sər markə gərək be nəvisarə stratosatə „СССР“ u nəvisarə han „19 kilometr—30-e məha llunə“

Médənə məzьn je xyəje

Təcikьstəne mьşrəqda(sər cıajə Xoça—Mumin) əjan bunə mēdəne xyəje. Bь fьkra le nəherəndьnə ylmədarə vedərə zь 30 mljartl hətta 42 mljart tonn xyəj hənə.

Bər bь təv kьrına bəhra Spi u Baltik

127 komçahьlə dərbdar zь basarə Leningradə cunə nəherəndьnə təv kьrına bəhra Spi u Baltik. Ekskursıajə han təşkilkьrınə bona 15 salja komçahьla.

Mala texnikəjə səva çahьla

Moskvajəda bona çahьla u xçrta „Mala texnikjə“ hattijə hazьr kьrьnə. Odəd başqə-başqədə gərək labratoria u kabinetə hazьr bьkьn sər sьqlə başqə-başqə je texnikəjə. Te təşkilkьrınə kabinetə bəljəne çahıl. „Mala texnikəjə“ rozə gərək qyllyxl 400 zara u çahьla bьkə.

Lazьmə tarьşa gom u təwlada av bьdьn, kəməsija dəbr təmam bьkьn

Qьrara Şewra Komisara u Mərkəzkoma fьrçə je Tьvaqə „dərəq peşdabьrına xyəjikьrında tarьşada“ rekə kəvşə bona sovxoza u kolxoza.

Nişəndəjina we qьrərə əwə, wəki bь qədəndьnə we qьrərə əmə bьgьhьsьn dərəçəkə ysa, wəki pensalja dydjada nəxьrə mə u kərijə mə bь hər aljava zedə u zəf bьn, tərme sekьrına run-pəner hasьlətə xyə ysa u əwqas zedə kьn, wəki bь masştaba həmu Tьvaqa Şewre pьrsa kembuna həjwanət be kytakьrınə, ysa cəwa ky əwə jəke fьrçə kьr u qədənd həm çьvatə pənçsalja əwlynda bona kytakьrına problema (pьrsa) nən (zь qьrərə konferansa fьrçə je 17-a).

Bь we jəke əjanə, wəki səva peşdabьrın u zedəkrına xyəjikьrına tarьşa cıqas fərz u lazьmə qьrərə Şewra Komisara u Mərkəzkome fьrçə Həmtьvaqə.

Le əw xəvat u kьrьn, je ky nəhijəda bona xyəjikьrına tarьşa hənə, nişəni mə dьdin, wəki qьrərə hukmətə he əwqas zi nav massa u nav xəvətə xyəjikьrına tarьşada nəhatьnə frə krəne, nəbunə goşt u xur nav xəvətəda.

Əwa jəka bь we jəke izbat dьbə, wəki hətə iro zi gələk sovhoz u kolxoze nəhijə Gorisə, İcəvanə, Abarane u Stepanavane bazajə qəwin je dьbrə təşkil nəkьrьnə, gom u təwlə hazьr nəkьrьnə, je təzə cənəkrьnə, pьrsa avdajina tarьşa u cənd pьrsə dьnə fərz bona xyəjikьrına wan nədanə kytakьrınə.

Səva we jəke zi əm tenə sər we fьkrə, wəki „xyəjikьrına tarьşa nav rənçbərıjə wəlatə mēda sьqləkə səstə u pьrsəkə zь həmuşka fərztьrə. Ədi wəxtə, wəki pьrsə han bь təmamja xyəva be danine peşja təşkilatə fьrçə u xyəjikьrına tarьşa be danine sər dərəçəkə şьxyəli (Xəncjan).

Wəki əm glıje həv. Xəncjan fronta xyəjikьrınəhəjwanətdə bkarbьn bəqədınə, səva we zi iro əm

pьrsa xyəjikьrına tarьşa ve zьvьstəne qəwin u bərk datinьn peşja həmu təşkilatə şewre u fьrçə, wəki səva zьvьstəne dəbrə bьdьn hazьrkьrınə, wəki dəbr bь rətsionall bьxəvətlinьn, tarьş pak ben avdane.

Lazьmə ərqə cuk bьkəlyən, zıçəwa ave binьn gom u təwlə, gom u təwlada gərək kyrrьne ave hazьrkьn bona av zələl u təməz bə, mərv dkarə zь çəwə hətta gome kizine (trubə) dərbaз bьkə.

Bь hər çurəji gərəkə bьxəvətlən, wəki gome təzə nəzikl ave bənə sekьrınə. Le həmə hənə kolxozada dərəçə ave ysənyən, wəki av nəzikl təwlərə dərbaз dьbə u əwana fьkr nəkьn ave dərbaз goma bьkьn u vedərə zi həjwanə xyə av bьdьn.

Bona peşdabьrına xyəjikьrına malhəbunə tarьşa je sotsialistijə lazьmə baza dəbrə, je qəwin. Sovhoz u kolxoze mə gərək nəhadə həsav bьbinьn, cьka dəbr hətta bьhare tərə tarьşə wan dьkə jan na, demək hətta məha nisənə. Hərke ky əjan bə, wəki dəbrə wan kəmə, dəbr tərə tarьşa nəkьwı caxl gərək əwana nəhəva dəst pe kьn dəbra kem dəst xьn, hazьr bьkьn. Gərəkə xəvətə loda mьqətbunə wan bir nəkьn. Dəbra ysa, cəwa ky sьlçə, kьspə, silosə u je dьnənə gərək bьhəlyən səva məha adare u nisənə, demək bona we wəxtə cь cax tarьş dzei u cь cax rakьn u səve bьhare dəst pe dьbьn.

Səva cəndьnə bьhare gərək baza dəbrə be hazьrkьrınə, je ky gərək be başqə kьrınə, ysa zi dəbrə başqə gərək be hazьr kьrьnə səva cələkə zəji. nirkьrara u je məjın.

Təşkilatə mə sijəsətljə, je məskənə maşın-tıaktora, sovhoz u kolxoze mə, ysa zi həmu təşkilatə mə şewrə gərək wan rozə nəzikda sər wan hərdy pьrsa bьzəkьn, fьkr kьn cəwa ky xəvat dьxyəzə u dəst bь xəvətə bьkьn.

Zə hьyduda mə dьr

Maşinə həsavdar. — Amerika-jədə firma məzьn Vestingauz maşınə dьxəvətlinə, je ky pəra cəhə dьkə pəra həsav dьkə, hər çurə pəra angori qimətə xyə datinə sər həvdь. Maşinə han pərə hər çurə kassa xyə vədьkə, pəra bərdəddə, hьldьdə u disa dərł dьdə.

Gənyəme 5 həzar salı. — Həndьstənedə bьn qatə ərde gənyən ditynə, je ky pənç həzar sal məbu bьn ərde u xrav nəbubu. Wəxtə ky gənyəme han avitьn, əw pak şin bu u hasьlətəkə rəbdca.